



education

Department:
Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**NATIONAL
SENIOR CERTIFICATE**

MOPHATO 12

SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA (FAL)

PAMPIRI YA BORARO (P3)

NGWANAITSEELE 2009

DIRUBORIKI

MADUO: 100

Ruboriki e, e na le ditsebe di le 11.

KAROLO YA A: RUBORIKI YA TSHEKATSHEKO YA GO TSHWAYA TLHAMO (50)

	Khoutu 7: Phitlhelelo ka dinaledi	Khoutu 6: Phitlhelelo ka matsetseleo	Khoutu 5: Phitlhelelo e e tletseng	Khoutu 4: Phitlhelelo e e itumedisang	Khoutu 3: Phitlhelelo ka tekano	Khoutu 2: Phitlhelelo e e tlhaelang	Khoutu 1: Ga a fitlhelela
	80 – 100%	70 – 79%	60 – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 39%	0 – 29%
	<u>26 – 32</u>	<u>22½ – 25½</u>	<u>19½ – 22</u>	<u>16 – 19</u>	<u>13 – 15½</u>	<u>10 – 12½</u>	<u>0 – 9½</u>
DITENG LE IPAANKANYO (MADUO 32)	-Diteng di matsetseleko le boithlamedi jo bo kwa godimo. -Dikgopolo tse di tsibosang e bile di bontsha kgolo. -Thalo/ (drafting) e tlhagisitse tlhamo e e se nang diphoso e bile e kgatlhisa.	-Diteng di supa boithlamedi. -Dikgopolo dina le boikakanyetso e bile di kgatlhisa. -Thalo/ (drafting) e tlhagisitse tlhamo e e bontshang kitso le go kgatlhisa.	-Diteng di maleba e bile dina le kgolagano e e rileng/isehang. -Dikgopolo di a kgatlhisa le go usa pelo. -Thalo/ (drafting) e tlhagisitse tlhamo e ntle e e kgatlhisang.	-Diteng di maleba e bile di lomagane sentle di a kgatlhisa e bile di itlhametswe sentle. -Thalo / (drafting) e tlhagisitse tlhamo e e kgotsofatsang e bile e kgatlhisa.	-Diteng di magareng, tlwaelegile. -Go na le dipatlha tsa kamano. -Dikgopolo di maleba. -Boithlamedi jo bo rileng. -Thalo / (drafting) e tlhagisitse tlhamo e e lekaneng, kgatlhisang le go lomagana.	-Diteng go le gantsi ga di tlhaloganyege, di tla ka kamano/kgolagano. -Dikgopolo tse di mmalwa e bile di boeleditswe. -Go sa lekanelang ga maemo a puo ya gae ntle le thalo / (drafting). -Tlhamo ga e a tlhagisiwa sentle.	-Diteng ga di maleba gotlhelele. -Ga go kamano. -Dikgopolo di gasagane le go boelediwa. -Thalo / (drafting) e e sa lekanelang. -Tlhamo e e bokoa.

<p>PUO, SETAELE LE GO TSEREGANYA (MADUO 12)</p>	<p><u>10 – 12</u></p> <p>-Puo le matshwao a puiso di dirisitswe ka tolamo. -Tiriso e e kgodisang ya dikapuo.</p>	<p><u>8½ – 9½</u></p> <p>-Puo le matshwao a puiso di lolame. -Tlhopho ya mafoko e siametse temana. -Setaele, segalo le rejisetara di maleba le setlhogo. -Bogolo ga go diphoso ka ntlha ya go buisa gape le go siamisa.</p>	<p><u>7½ – 8</u></p> <p>-Go na le bosupi jwa tirisopuo e e tlhobaetsang. -Puo le matshwao a puiso di nepagetse. -Tlhopho ya mafoko e siametse temana. -Setaele, segalo le rejisetara di siametse setlhogo. -Go le gantsi ga go na diphoso go ya ka go buisa gape le go siamisa.</p>	<p><u>6 – 7</u></p> <p>-Kitso e e rileng ya kgatelelo ya puo. -Puo e e botlhofo, matshwao a puiso a lekanetse. -Tlhopho ya mafoko e e lekaneng. -Setaele, segalo rejisetara di tsamaelana le ditlhokego tsa setlhogo. -Go sa ntse go na le diphoso tse di mmalwa.</p>	<p><u>5 – 5½</u></p> <p>-Puo e e mo magareng, matshwao a puiso, (ga a dirisiwa ka nepo/fa gongwe a fosagetse. -Tlhopho ya mafoko e e sa reng sepe. -Setaele, segalo, rejisetara di tlhoka kgolagano. -Go na le diphoso.</p>	<p><u>4 – 4½</u></p> <p>-Go na le diphoso tsa puo le matshwao a puiso. -Tlhopho ya mafoko a mannye. -Setaele, segalo, rejisetara ga di a lekanela. -Go diphoso.</p>	<p><u>0 – 3½</u></p> <p>-Puo le matshwao a puiso di fosagetse gotlhelele. -Tlhopho ya mafoko ga e a lekanela. -Setaele, segalo le rejisetara di fosagetse gotlhelele.</p>
<p>KAGEGO (MADUO 6)</p>	<p><u>5 – 6</u></p> <p>-Go ikamanya gotlhelele le setlhogo. -Diteng di maleba tota. -Dipolelo, ditemana di tlhamilwe ka tsela e e kgodisang. -Boleele bo maleba le ditlhokego tsa tlhamo.</p>	<p><u>4½</u></p> <p>-Go ikamanya thata le setlhogo. -Dipolelo, ditemana di tlhamilwe sentle. -Boleele ke jo bo lekanetseng.</p>	<p><u>4</u></p> <p>-Go ikamanya le setlhogo go go rileng. -Dipolelo, ditemana di tshwaragane sentle. -Boleele jo bo lekaneng.</p>	<p><u>3 – 3½</u></p> <p>-Dintlha dingwe tse di tlhokegang di tlhagisitswe. -Dipolelo, ditemana di fosagetse mme tlhamo e na le tlhaloganyo. -Boleele ke jo bo lekaneng.</p>	<p><u>2½</u></p> <p>-Bontsi jwa dintlha bo tlhagisitswe. -Dipolelo, ditemana di ka ne di fosagetse mme tlhamo e na le tlhaloganyo. -Boleele ke jo bo lekaneng.</p>	<p><u>2</u></p> <p>-Go tswa mo setlhogong ka dinako dingwe mme o sa kgone go latedisana dikakanyo. -Dipolelo, ditemana -Boleele – tlhamo e telele/khutshwane thata.</p>	<p><u>0 – 1½</u></p> <p>-Go tswa mo setlhogong gotlhelele. -Dipolelo, ditemana di tlhakatlhakane. -Ga go na tatelano. -Boleele – tlhamo e telele/khutshwane thata.</p>

KAROLO YA B: RUBORIKI YA GO TSHWAYA DIKWALO TSE DILEELE TSA TIRISANO (30)

	Khoutu 7: Phitlhelelo ka dinaledi	Khoutu 6: Phitlhelelo ka matsetseleko	Khoutu 5: Phitlhelelo e e tletseng	Khoutu 4: Phitlhelelo e e itumedisang	Khoutu 3: Phitlhelelo ka tekano	Khoutu 2: Phitlhelelo e e tlhaelang	Khoutu 1: Ga a fitlhelela
	80 – 100%	70 – 79%	60 – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 39%	0 – 29%
	<u>16 – 20</u>	<u>14 – 15½</u>	<u>12 – 13½</u>	<u>10 – 11½</u>	<u>8 – 9½</u>	<u>6 – 7½</u>	<u>0 – 5½</u>
DITENG, TOGAMAANO LE POPEGO (MADUO 20)	<p>Kitso e e manonthlotlho ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Kwalo e e kwa godimo a sa fapoge setlhogo gotlhelele. -Ikamanyo e e matsetseleko le diteng mmogo le dikakanyo tse di tshhegetsang setlhogo. -Bopaki jwa togamaano e e senang diphoso e, e dirileng tlhagiso ya setlhangwa se se maleba. -Kagego e e nepagetseng gotlhelele.</p>	<p>-Kitso e kwa godimo ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Kwalo e e kwa godimo a sa fapoge setlhogo. -Ikamanyo le diteng, dikakanyo tse di tshhegetsang setlhogo. -Bopaki jwa togamaano jo bo ntshitseng setlhangwa se se maleba. -Melao ya kwalo ya setlhangwa e dirisitswe ka botlalo.</p>	<p>-Kitso e e mo magareng ya setlhangwa. -Kwalo e e maleba e fapogile go se nene. -Bogolo go na le ikamanyo le diteng le dintlha tse di tshhegetsang setlhogo. -Bosupi jo bo tletseng jwa go rulaganya bo ntshitse setlhangwa se se mo magareng. -Tiriso e e tletseng ya melao ya sebopego se se tlhokegang.</p>	<p>-Kitso e e itekanetseng ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Kwalo e e itumedisang ya diteng le dikakanyo di tshhegetsang setlhogo. -Bosupi jo bo itumedisang jwa go rulaganya botlhami jo bo tlhagisang setlhangwa se se itumedisang.</p>	<p>-Kitso e e lekaneng ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Kwalo e e itumedisang ya diteng le dikakanyo di tshhegetsang setlhogo. -Bosupi jo bo lekaneng jwa go rulaganya bo tlhagisitse setlhangwa se se lekaneng. -Tiriso e e lekaneng ya melao ya sebopego se se tlhokegang.</p>	<p>-Kitso e e potlana ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Kwalo e e potlana e e seng maleba ya diteng le dikakanyo di tshhegetsang setlhogo. -Bosupi jo bo potlana jwa go rulaganya bo tlhagisitse setlhangwa se se potlana se se seng maleba go puo ya gae. -Setlhangwa se se sa tlhagisiwang sentle. -Tiriso e e potlana, e e fosagetseng ya melao ya sebopego se se tlhokegang.</p>	<p>-Go tlhoka kitso ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Ga go na tomagano ya diteng le dikakanyo. -Dintlha tse di nnye tse di tshhegetsang setlhogo. -Bosupi jo bo sa felelang jwa go rulaganya bo tlhagisitse setlhangwa se se sa rulaganang. -Ga go na tirisoya melao ya sebopego se se tlhokegang.</p>

	<u>8 – 10</u>	<u>7 – 7½</u>	<u>6 – 6½</u>	<u>5 – 5½</u>	<u>4 – 4½</u>	<u>3 – 3½</u>	<u>0 – 2½</u>
PUO, SETAELE LE GO TSELEGANYA (MADUO 10)	<p>-Tirisopuo e e nepagetseng e le matlhagatlhaga.</p> <p>-Tlotlofoko e e kwa godimo e le maleba go tebo, babogedi le bokao.</p> <p>-Setaele, segalo, rejisetara e e nepagetseng tota.</p> <p>-Tlhokego ya diphoso morago ga puiso le go tseleganya</p> <p>-Boleele jo bo maleba.</p>	<p>-E tlhamegile bontle ka nepagalo.</p> <p>-Tlotlofoko e e maleba go tebo, babogedi le bokao.</p> <p>-Segalo se se maleba go lebeleetswe setaele, segalo le rejisetara ya se potso e se batlang.</p> <p>-Bogolo go sena diphoso tse dintsi morago ga puiso le go tseleganya.</p> <p>-Boleele jo bo maleba.</p>	<p>-E tlhamegile le go buisega bonolo.</p> <p>-Tlotlofoko e e maleba go tebo, babogedi le bokao.</p> <p>-Setaele, segalo, rejisetara e e maleba. Go se diphoso tse dikalo morago ga puiso le go tseleganya.</p> <p>-Boleele jo bo maleba.</p>	<p>-Popego e e lekaneng.</p> <p>-Diphoso ga di kgoreletse kelelo.</p> <p>-Tlotlofoko e e lekaneng tebo, babogedi le bokao.</p> <p>-Setaele, segalo, rejisetara di itekanetse.</p> <p>-Diphoso tse di mmalwa morago ga puiso le tseleganya.</p> <p>-Boleele jo bo batlileng bo itekanela.</p>	<p>-O lekile popego, e na le diphoso tse dinnye.</p> <p>-Puo ga e ntsi e bile ga e a dirisetswa tebo, babogedi mmogo le bokao jwa potso.</p> <p>-O felelwa ke setaele, segalo le rejisetara e e maleba.</p> <p>-Diphoso tse dintsinzana morago ga puiso le go tseleganya.</p> <p>-Boleele jo bo feteletseng kgotsa jo bokhutshwane thata.</p>	<p>-Kagego ga e maleba e bile go boima go bona kelelo.</p> <p>-Tlotlofoko e tlhoka go phekolwa e bile ga e tsamaelane le tebo, babogedi le bokao.</p> <p>-Setaele, segalo le rejisetara ga di maleba gotlhelele.</p> <p>-Go diphoso le kwa ntle ga gore go nnile le puiso le go tseleganya.</p> <p>-Boleele jo bo feteletseng kgotsa jo bokhutshwane thata.</p>	<p>-Kagego ga e maleba e bile go boima go bona kelelo.</p> <p>-Tlotlofoko e tlhoka go phekolwa tota e bile ga e tsamaelane le tebo, babogedi le bokao.</p> <p>-Setaele, segalo le rejisetara ga di tsamaelane le setlhogo.</p> <p>-Go diphoso le go sa thaloganye, tota le fa morago ga puiso le go tseleganya.</p> <p>-Boleele jo bo feteletseng kgotsa jo bokhutshwane go gaisa.</p>

KAROLO YA C: RUBORIKI YA GO TSHWAYADITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO/TSA TSHUPETSO/ TSHEDIMOSETSO/ PONO TSE DI DIRISANG MEKGWA E E FAROLOGANENG YA TLHAELETSANO (20)

	Khoutu 7: Phitlhelelo ka dinaledi	Khoutu 6: Phitlhelelo ka matsetseleko	Khoutu 5: Phitlhelelo e e Tletseng	Khoutu 4: Phitlhelelo e e itumedisang	Khoutu 3: Phitlhelelo ka tekano	Khoutu 2: Phitlhelelo e e tlhaelang	Khoutu 1: Ga a fitlhelela
	80 – 100%	70 – 79%	60 – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 39%	0 – 29%
	<u>10½ – 13</u>	<u>9½ – 10</u>	<u>8 – 9</u>	<u>6½ – 7½</u>	<u>5½ – 6</u>	<u>4 – 5</u>	<u>0 – 3½</u>
DITENG, IPAAKANYO LE SEBOPEGO (MADUO 13)	-Kitso e e anameng, e e kgethegileng ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Bontsha temogo e e tletseng ya bokao jo bo anameng fa a kwala. -Go kwala go go rupeletsweng. -Moithuti o tsweletsa go tlhomama, ga a rathe sekgwa. -Nyalelano e e tletseng ya diteng le dikakanyo, ditlhaloso tsa maemo a a kwa godimo di neetswe.	-Kitso e e kgodisang ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Bontsha temogo ya e e anameng ya bokao mo ditlhangweng tse dintsi fa a kwala ditiro. -Go kwala go go rupeletsweng moithuti o tswelela go tlhomama, ga a rathe sekgwa. -Go nyalelano ya diteng le dikakanyo, ditlhaloso di neetswe, mme diteng tsothe di tshhegetsang setlhogo. -Bosupi jwa ipaakanyo/kgotsa ipaakanyetso ya kwalo ya tlhamo bo tlhagisitse tlhamo e e duleng diatla.	-Kitso e e siameng ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Bontsha temogo ka kakaretso ya bokao mo ditlhangweng tse dintsi fa a kwala ditiro. -Go kwala moithuti o tsweletsa go tlhomama a sa itemogele dikgoreletsi tse di masisi. -Go le gantsi nyalelano ya diteng le dikakanyo ditlhaloso di neetswe, mme diteng tse dintsi di tshhegetsang setlhogo. -Bopaki jwa ipaakanyo le/kgotsa ipaakanyetso ya kwalo ya tlhamo bo tlhagisitse tlhamo e e kgatlhisang.	-Kitso e e lekaneng ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Bontsha temogo nngwe ya bokao mo ditlhangweng tse dintsi fa a kwala ditiro. -Go kwala moithuti o ratha sekgwa, fela se, ga se kgoreletse maitlhamo a tiro ka kakaretso. -Nyalelano e e itumedisang ya diteng le dikakanyo, diteng dingwe di tshhegetsang setlhogo. -Bosupi jwa ipaakanyo le/kgotsa ipaakanyetso ya kwalo ya tlhamo bo tlhagisitse tlhamo e e kgotsofatsang.	-Kitso e e magareng ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Bontsha thaelo e e rileng a kitso ya bokao mo ditlhangweng fa a kwala ditiro. -Go kwala moithuti o ratha sekgwa, bokao ga bo tlhagisitse fa gongwe. -Nyalelano e e magareng ya diteng le dikakanyo. -Diteng dingwe di tshhegetsang setlhogo. -Bosupi jwa ipaakanyo/kgotsa ipaakanyetso ya tlhamo e e lebegang bo tlhagisitse tlhamo ka tekano le nyalelano.	-Kitso e e tlhaelang ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Bontsha thaelo ya kitso ya bokao mo ditlhangweng fa a kwala ditiro. -Go kwala – moithuti o ratha sekgwa, bokao ga bo tlhagisitse. -Nyalelano ya diteng le dikakanyo, go le gantsi e a tlhaela. -Diteng tse di mmalwa di tshhegetsang setlhogo. -Tiro ga e mo maamong a selekano sa Puo ya Gae, le fa tota a ipaakantse.	-Ga go kitso ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Bontsha go tlhoka kitso gotlhelele ya bokao mo ditlhangweng fa a kwala ditiro. -Go kwala – moithuti o ratha sekgwa, bokao ga bo tlhagisitse. -Nyalelano ya diteng tse di mmalwa tse di tshhegetsang setlhogo. -Ipaakanyo/kwalo e e sa itumedisang ya tlhamo. -Tlhagiso e e bokoa ya tlhamo. -Ga go na tirisoya melao ya sebopego se se tlhokegang.

	<u>6 – 7</u>	<u>5 – 5½</u>	<u>4½</u>	<u>3½ – 4</u>	<u>3</u>	<u>2½</u>	<u>0 – 2</u>
<p>PUO, SETAELE LE BOSUPI JWA PALO (MADUO 7)</p>	<p>-Tlhagiso ya maemo a a kwa godimo ya melao e e maleba ya popego ya setlhangwa. -Thutapuo ya mo setlhangweng e nepagetse e bile e agegile ka bontle jo bo gaisang. -Tlotlofoko e e humileng e le maleba mo maitlhomong, baamogeding le mo bokaong. -Setaele, segalo le tirisopuo di maleba go gaisa. -Setlhangwa se lebega se se na diphoso morago ga go buisiwa gape le go tlhotlwa diphoso. -Boleele bo nepagetse.</p>	<p>-Melao e e tlhokegang ya popego ya setlhangwa e dirisitswe sentle. -Setlhangwa se agilwe bontle se nepagetse. -Tlotlofoko e e maleba tota mo maitlhomong, baamogeding le mo bokaong. -Setaele, segalo le tirisopuo di maleba fa go lebeletse ditlhokego tsa tiro. -Setlhangwa ka kakaretso ga se na diphoso morago ga go buisiwa gape le go tlhotlwa diphoso. -Boleele bo nepagetse.</p>	<p>-Melao e e tlhokegang ya popego ya setlhangwa e dirisitswe sentle. -Setlhangwa se agilwe sentle, se buisega bonolo. -Tlotlofoko e e maleba mo maitlhomong, baamogeding le mo bokaong. -Setaele, segalo le tirisopuo go le gantsi di maleba. -Setlhangwa go le gantsi ga se na diphoso morago ga go buisiwa gape le go tlhotlwa diphoso. -Boleele bo nepagetse.</p>	<p>-Kakanyo e e itumedisang ya ditlhokego tsa popego ya setlhangwa e dirisitswe. -Setlhangwa se agilwe ka go itumedisa. -Diphoso tse di leng gone ga di kgoreletse kelelo ya dikakanyo. -Tlotlofoko ka tekano mo maitlhomong, baamogeding le mo bokaong. -Setaele, segalo le tirisopuo di siame, di maleba. -Setlhangwa se sa ntse se na le diphoso morago ga go buisiwa gape le go tlhotlwa diphoso. -Boleele bo nepagetse.</p>	<p>-Go kakanyo e e lekaneng ya ditlhokego tsa popego ya setlhangwa. -Setlhangwa se agilwe ka ditlhokego fela tse di tlhokegang. -Diphoso di mmalwa. -Tlotlofoko e a tlaela e bile ga e maleba mo maitlhomong, baamogeding le mo bokaong. -Tlhaelo ya setaele, segalo le tirisopuo fale le fale. -Setlhangwa se na le diphoso tse di mmalwa morago ga go buisiwa gape le go tlhotlwa diphoso. -Boleele jo bo fetang tekano/ setlhangwa se sekhutshwane thata.</p>	<p>-Go tlaelo ka kakaretso mo tirisong ya melao e e tlhokegang ya popego ya setlhangwa. -Setlhangwa se agilwe bokoa e bile se thata go se tlhologanya. -Tlotlofoko e tlhoka go boeletswa ka tsenelelo, mme ga e maleba mo maitlhomong, baamogeding. -Setlhangwa se diphoso gotlhe tse di thibang letsatsi, e bile go tlhakatlhakane gotlhe. -Boleele jo bo fetang tekano/ setlhangwa se se khutshwane thatathata.</p>	

KAEDI YA GO TSHWAYA**KAROLO YA A: TLHAMO****MEFUTA E E FAROLOGANENG YA DITLHAMO**

Diteng Ipaakanyo	= 32
Puo, setaele le go tsereganya	= 12
Kagego	= 6

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 50**KAROLO YA B: SETLHANGWA SE SELEELE SA TIRISANO****2.1 LEKWALO LA BOTSALANO****KAGEGO**

Aterese
Ditumediso
Bokhutlo
Diteng
Puo

[30]**2.2 LOKWALOIKITSISO (MAIKAO)**

Sefane
Leina
Aterese
Nomoro ya mogala
Bong
Letlha la matsalo
Nomoro ya Lekwaloitshupo
Kemo ya nyalo
Bana
Lokwalo la go kgweetsa
Bosetshaba
Puo ya gae
Dipuo tse dingwe
Boitekanelo
Tlolomolao

[30]

2.3 TSA BOTSHELO JWA MOSWI

Leina
Batsadi
Belegwe leng?
Kolobetso
Tlhomamiso
Dikolo tse di tsenweng
Ditiro/Dingwaga
Lenyalo/Ngwaga
Monyadi/Monyadiwa
Morwa/Morwadie
Tshegofatso ya bana
Ditirosetšhabeng
Bolwetse/kotsi
Bokhutlo/Letlha la loso
Robala ka kagiso [30]

2.4 MEMORANTAMO

Dintlhakgolo
Setheo
Diaterese
Setlhogo
Diteng
Bokhutlo [30]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 30

KAROLO YA C: DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO**3.1 KARATA YA TALETISO**

Leina la moromedi
Leina la moamogedi
Mofuta wa moletlo
Lefelo la moletlo
Nako
Karabo ya gore o tla nna teng kgotsa nnyaya
Fonto [20]

3.2 PHASALATSO

Leina la setlamo ka ditlhaka tse ditona
Mafoko a a ngokang mmuisi
Se se phatlaladiwang se tlhagelele sentle
Mafoko e nne a a ngokang, mme o dirise mebala e e ngokang
Mokwalo (font) o o gogelang
Leina la mophasalatsi le kwalwe
Aterese ya setlamo
Dinomoro tsa mogala (kantoro le mogala wa letheke)

[20]

PHATSIMA LEBENKELE LA DIBUKA



1. Leina le sefane _____ (2)
 2. Letsatsi la botsalo _____ (1)
 3. Nomoro ya Lokwaloitshupo _____ (1)
 4. Aterese ya gago _____ (1)
 - _____ (1)
 5. Khoutu ya Poso _____ (1)
 6. Nomoro ya mogala ya kwa gae _____ (1)
 7. Nomoro ya mogala wa letheke _____ (1)
 8. Nomoro ya mongwe wa lesika _____ (1)
- Dithuto:**
9. Leina la sekolo sa bofelo _____ (1)
 10. Leina la Mogokgo _____ (1)
 11. Nomoro ya mogala _____ (1)
- Araba dipotso tse di latelang 12 – 15 ka 'Ee' kgotsa 'Nnyaya!'**
12. Kamego mo bothokotsebeng _____ (1)
 13. A o itekanetse? _____ (1)
 14. Lenyalo _____ (1)
 15. Lekwalo la go kgweetsa _____ (1)
 16. Tshaeno _____ (1)
 17. Letlha la tshaeno _____ (1)
 18. Lefelo la tshaeno _____ (1)

PALOGOTLHE YA KAROLO YA C: 20

PALOGOTLHE: 100